


Daisy i no mangadza!




Nozizwe Herero • Siya Masuku • Leona Ingram

Daisy i no mangadza!

Heyi bugu ndi ya:







Daisy i no mangadza!

Written by Nozizwe Herero

Illustrated by Siya Masuku

Designed by Leona Ingram

with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015.

Translated by Tshifhiwa Gangazhe

ISBN: 978-1-928365-00-6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.


No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Daisy i no mangadza!



Nozizwe Herero • Siya Masuku • Leona Ingram


Tshinwe tshifhinga bulasini tshukhu ine ya wanala tsini na muḁi muḁuku...




...ho vha hu tshi dzula khuhu tshukhu ye ya vha i tshi pfi Daisy.



“Musi ndi tshi hula, ndi khou ɔɔdou
fhufha nda ya n̄tha, n̄tha makoleni,”
hu amba Daisy.




Fhedzi dziñwe khuhu dzoṭhe
dza i sea.



“Ni a mangadza,” hu amba dziñwe khuhu.
“A ri tsha ḡo dovha ra tamba na inwi.”

Mama vha i vhudza zwauro, “Daisy, roṭhe
ri a kona u babamelisa phapha dzashu
fhedzi zwi a konḡa nga maanḡa uri khuhu
dzi fhufhe.”





Daisy a yo ngo tovhowa.

Duvha jinwe na jinwe yo vha i tshi ita ndowendowe i yothe, ya babamelisa phapha.


Pha, pha, pha, yo vha i tshi babamelisa phapha fhedzi i sa koni u takuwa fhasi ya fhufha.



Hezwi musi i tshi khou ita
ndowendowe dzayo yo vha i tshi
humbula i tshi divhona i tshi khou
fhufhela n̄ha makoleni yo
lavhelesa dziṅwe khuhu dzi re
fhasi,

Yo vha i tshi humbula i tshi khou
divhona i tshi khou fhufha i tshi
khou fhira vhunzhaanzhaa na
ṭhambelamaḽi.

“Wow!” zwiṅoni zwi ḽo amba.
“Khuhu i no kona u fhufha!”




Pha, pha, pha, ḍuvha ḷin̄we na ḷin̄we Daisy
yo vha i tshi babamelisa phapha dzayo.


Yo vha i tshi kona u takuwa fhasi ya
fhufha, fhedzi ya dovha ya wela fhasi.



“A thi nga do vhuya nda kona u
fhufha!” Daisy i lilela Mama.
“Vhainwe vha khou amba zwone.”

Mama vha amba vha ri, “Daisy, no
fhambana na dziinwe khuhu. A dzi
toḡi u fhufha fhedzi inwi ni khou zwi
toḡa! Ni nga zwi kona.”





Nga tsha matshelo Daisy ya gonya
n̄tha ha tshitumba tsha khuhu ya ita
pha, pha, pha, i tshi khou babamelisa
phapha dzayo.

Ya fhufhela muyani ya babamelisa
phapha dzayo
ya dovha ya babamelisa phapha
dzayo...

ya dovha ya babamelisa phapha
dzayo

ya dovha...

BAM!



Dzińwe khuhu dza sea nga
maandā. "Ha ha ha! Ro ni
vhudza!
Khuhu a dzi koni u fhufha!"



Fhedzi ḍuvha ɓi tevhelaho,
Daisy ya gonya ya ya n̄tha na u
fhirisa, n̄tha tshiuludzani tsha
rann̄davhule.



Pha, pha, pha, Daisy ya
babamelisa phapha
dzayo.




Ya fhufhela muyani ya babamelisa
phapha dzayo... ya dovha ya babamelisa
phapha dzayo... ya dovha ya babamelisa
phapha dzayo ...



Ya bvela phanḁa na u fhufha!

Muya une wa vha nga fhasi ha phapha dzayo wa hulela ya fhufha i tshi ya nḁha na nḁha!

Vhunzhaanzhaa na ḁhambelamaḁi zwa ri, “Zwi a mangadza! Khuhu i no fhufha!”



Na dzińwe khuhu dza ɬoɖa u
fana nayo.
Dza ri,
“Inwi Daisy, ni a mangadza!”

